

**PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA VSS I SSS**  
**„VAUČER ZA POSAO“**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Stepen stručne spreme: \_\_\_\_\_

Zanimanje i završena škola/fakultet: \_\_\_\_\_

Telefon/email: \_\_\_\_\_

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore dati podaci istiniti, te da svojeručno potpisujem Vaučer za posao.

\_\_\_\_\_  
(potpis nezaposlene osobe)

Naziv poslodavca: \_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_

Telefon/e-mail: \_\_\_\_\_

Ovlaštena osoba: \_\_\_\_\_

**M.P.**

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)

\_\_\_\_\_  
( Podnosilac zahtjeva )

**Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo  
Ul. Đoke Mazalića br. 3  
71000 Sarajevo**

**APLIKACIJA ZA POSLODAVCA**  
za učešće u Programu zapošljavanja PRIPRAVNIKA VSS i SSS

1. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

- Naziv, sjedište i adresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- tel/fax/e-mail i kontakt osoba \_\_\_\_\_

- šifra/vrsta djelatnosti \_\_\_\_\_

- identifikacioni broj \_\_\_\_\_

- ovlaštena osoba \_\_\_\_\_

- vlasništvo \_\_\_\_\_

- broj, datum i mjesto registracije \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- e-mail \_\_\_\_\_

- broj zaposlenih na dan podnošenja aplikacije \_\_\_\_\_

2. Broj nezaposlenih osoba koje se planiraju zaposliti po programu \_\_\_\_\_

3. Izjavljujem da poslodavac, podnosilac zahtjeva (obavezno zaokružiti):

a) jeste PDV obveznik

b) nije PDV obveznik

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore dati podaci istiniti, te da kao ovlaštena osoba potpisujem aplikaciju.

**M.P.**

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštene osobe)

---

(Podnosilac zahtjeva)

**PRIJAVA**  
potreba za zapošljavanje pripravnika

Redni broj	Opis poslova koje će obavljati sufinansirana osoba	Broj osoba	Stepen obrazovanja	Zanimanje	Mjesečna neto plaća
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

---

(mjesto i datum)

---

(potpis ovlaštene osobe)

**M.P.**